

## СЫСОЕВА Раиса Петровна

Александрович. И добавил: "Крест свой всем дано нести. Да всем под силу доверовать в это".  
Вечерело. Тёжкий распадок вдохнул душную супесь сумерок. Ветрок нежно подёрнул замысловатые колечки гумана над тихой речкой, ласкающей замшевую седину прибрежных валунов. Ровно посеребрила на ветвях деревьев сотканныю за день нервную и осторожную паутину. Тёмное душистое покрывало наступающей ночи неслышной и освежающей поволокой успокаивало утомлённый дневной жарой лес. Он словно замер, на мгновение затих и благогодарно зашептал неповторяющуюся и загадочную, ведомую только ему тёплую и добрую сказку.



Сысоева Раиса Петровна Хангалас всем под силу доверовать в это". Сысоева Раиса Петровна Хангалас улучун Өктөм нэнилийэр 1953 сүнлаахха төрөөбүтэ. Саха "государственний университетын төрут культура салаатын университетын төрут культура салаатын бүтэргүй. Айар Улэнэн 1994 сүнлаахтан дарьгтанар. Бастакы хомуурунчыгун 1999 сүнлаахха, оскуула 125 сыйгар анаан бэлэмнээбитэ. Суурүүлэлара "Хангалас" ханыакка бэчээтэммитгэрэ. Өктөмнөөбүй эдэр гимназия юа углэлийбүтгэн корреспонденнары үүйбууга. Кинилэр корреспонденнары үүйбууга. Кинилэр "Москил" ханыакка, "чуораанчык" сурнаалга бэчээтэммитгэрэ 2003 с. 50 сааны бэниэтээн, "Айар дьобур алтына" динэн айар шэхэтигэр анаан хонооннорун хомуурунчыгун танаарбыга. 2004 с. Шапаев сэлиэннээ олохтох автордарын хомуурунчыгунчыгун үүс чнаарбыга. 2008 с. "Өлүүнэ кыраай" форум көмөгчүнэн үүс чнаарбыга. 2008 с. "Мин ырыам - мин дыльбам" тахсар. Хонооннору хомуурунчыгунчыгун "Мин ырыам - мин дыльбам" тахсар. Хонооннору "Чолбон" сурнаалга бэчээтэммитгэрэ. "Хангалас" ханыаг общественный корреспонденца, улэ veteraana, нэнлийк Сэбиэтии иллүүтата.

Биниги оскуулаабыт  
Хангалас сиригэр  
Хаалыаба үйэлэргэ  
Өктөмнө төрүтгэммит  
Өркөн ей үйага.  
Бигэ билии бинигэ -  
Биниги оскуулаабыт.  
Бу манна олохтонно  
Үерэх үрдүк аарыга,  
Бу манна үмөрүсүлэр  
Үгүс сиртэн мустаннаар  
Үерэх үрдүк чынчалыгэр  
Үктэнэргэ үүйулла.

### Биниги оскуулаабыт

Хангалас сиригэр  
Хаалыаба үйэлэргэ  
Өктөмнө төрүтгэммит  
Өркөн ей үйага.  
Бигэ билии бинигэ -  
Биниги оскуулаабыт.  
Бу манна олохтонно  
Үерэх үрдүк аарыга,  
Бу манна үмөрүсүлэр  
Үгүс сиртэн мустаннаар  
Үерэх үрдүк чынчалыгэр  
Үктэнэргэ үүйулла.

Үерэммит ыччагтарбыт  
Тэлиэктэрэ киэн суюу,  
Хангалас сиригэр  
Хаалыаба үйэлэргэ  
Өктөмнө төрүтгэммит  
Өркөн ей үйага.  
Бигэ билии бинигэ -  
Биниги оскуулаабыт.  
Бу манна олохтонно  
Үерэх үрдүк аарыга,  
Бу манна үмөрүсүлэр  
Үгүс сиртэн мустаннаар  
Үерэх үрдүк чынчалыгэр  
Үктэнэргэ үүйулла.

Төннүүхтээрэ кыннантанан  
Төрөөбүт сирдэригээр  
Төлөрүйбөгт гүерхтэнэн,  
Солбуулбагт соруктанан.  
  
Үйэлгээг элбээлбийгээт  
Өркөн өй ёслөгт күнэ-  
Үерххэдьлуулр бүнээт,  
Чынчалдага галааны.  
  
Талтын илэнни балылаан  
Умсулчаннаах айдар улэ,  
Оскуолабыг туталтмсүг,  
Кэскилбилин кэхгенин!

### Талааны танаарыг!

Талаан тахсар танталтан  
Таба көрөн гардлыныгтан,  
Талтыр дьарыгы банылыныгтан.  
Дьобур чочулдар дьодуултган  
Дъанынан турандырыкганныгтан,  
Тохтообокко толоруутган.  
  
Санга сайдар үеруутган,  
Санганы сабадлыр баатгтан,  
Сайдын содулун будуутган.  
Талааны таба тайаны,  
Талтал қылын таарыйы,  
Тахсарыгар көмөндүү!  
Иэйинни ингерин истингник,  
Үерүүнү үксэтин түлүкэнник,  
Үтүенүөйөөрүү өрүүтүн.  
Талба талааны тайаммыт  
Таба суголга танаарбыт  
Танаарылаах үлбэйт  
Тахсан истин, табыллынын,  
Таба көрөн бэзистэннин,  
Талба талаан табыстын,  
Дыкти дьовбур сөхтөрдүн.  
Айар-тутар үлелргэ  
Алтыс кудук кытыхын!

### Сүгүрүйбин суду күүсэ

Сүгүрүйбин суду күүсэ  
Норуоту биир тыынга тумэр  
Ыйар, сирдинир бытык дьонно!  
  
Бары биир њыгыл күс буолан  
Барытын кыайар туултар  
Өйнөөр, өйнөөр угч бийныгага  
Өлбөт-сүүлт норуогт үгээндэг  
Өр сүлларга өйдөбүл оностон,  
Өйгэ-сүрэххэгнэрэн,  
Кэлэр кэмнэргэ кэриэс гынан  
Кэнчээртэж кэпсийхит,  
Төрүүр ычаккаа гиедийхит!

Хатыламматын хাফан да  
Хааннаах сэрийн!  
Сир үргүтгэн симэлийдин  
Сидынн, бийны, сэрии содула  
Өрөгийдөгүн өрүү - эйе!  
  
Сөрөн кэмнээби сэргээ

Сэргээхэдээ сэргээхэдээ  
Хийн туу санагар,  
Хайя кеми кэцнийгий?  
Сэргэлжилдээ сэргэлжилдээ  
Сэймэжэлчээс сэрийн кэмнин.  
Сэлийнээс дэвшиж о мустаннаар  
Агаадындаа уоднцатарын  
Ыйык иэстэрийн толорорго,  
Ыраах сирээ атанаара.  
Харылан дьоннорын хаялдаян  
Атаммыттар кий ыраах сиргэ

Кырыстыах, уогтаах сэриигт.  
Харахтарыгтар хатаммыгтар  
Далбаатын хаалбыт дьонноро,  
Ыраахха диэри кестере  
Сэриигт ягаадыгт сэртэлэрэ...  
Кэлбийгт кэгээслит кэмнэрэ,  
Үүммүтэ Кыайны күнэ,  
Керсубуттарэ сэргэ тула  
Кыайны ыньяаны уруйдуу.  
Өлбөөрбөт ейдебул буолан,  
Дьон сурэбин сенчөрдэ,  
Сэрии жэмин санатар  
Сэмнэйбит эргэ сэргэ.



## ТАПЫЕВ Виктор Григорьевич



Тапыев Виктор Григорьевич 1944 сыллааха атырдах быйн 4 куну gear III Маалтааны нэнилийгин Дяхтар Унуоба сайлыгыгар төрөөбүтэг. Бөгөл, Холболоох, Ой оскуолатыгар үөрэммитэ. 1964. с. Покровский орго оскуолатын бүтээрбигэ. Акыяан 1964-1967 с.с. Тихий муррагаабын авиацийыгтар сулууслаабыга. 1973 с. СГУ бүтээрн нуучча тылын уонна литературын уччутала, филолог шилдэгмитэ. 1973-1977 с.с. Ой оскуолатыгар уччуталаабыта. Салтын үорэх салатыгар инспектордаабыта, орорион сэбиэтин тэрийэр салатыгар сэбиэдиссэйлэбэйтэ, дыланы дьанаачынан шилдэгбэйтэ. 1991 с. "Өлгөнэ очуостара" уонна "Ханалас" ханыакка шилдэгбэйтэ.

III Маалтааны нэнилийгин уонна кооперативнай эргиэн историалын книгэгээрин хомуйн онорбууга. Кэргэнэ Тапыева Т.И. кооперативнай эргиэн уонна сийуунуун сэбиэтин председателэ. Кыяна Юлия - юрист, ус оболоох. Уола Евгений врач, И. Сеченов залтынан академия аспирана. Тапыев В.Г. РСФСР үөрэбэршигтн, СР бичээтийн түйгүн, Россия журналистын сийуунун чилинен, үзэ уонна профсоюз ветерана.

## Эркээн түүнэн ырыа

Сообуу ытых хайа  
Тэллэвгэнтэнэйбигт,  
Куллаты урэх аана  
Кытлыктган кэнэбигт.

Хос ырыата:  
Улуутуйар хочобут,  
Күндэлэс Эркээнбигт,  
Таптыр угүе дойдбут,  
Дьонун-мааны бар дьоммут.

Өбүгэ сирэ-уота,  
Угуу эбэ кытбыла,